

-

PREMIUM OSIGURANJE a.d. Banja Luka
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2024. GODINU
SA IZVJEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA

Banja Luka, april 2025. godine

SADRŽAJ:

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	3
BILANS STANJA	7
BILANS USPJEHA	9
TOKOVI GOTOVINE	11
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU	12
1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU	13
2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I KORIŠĆENJE PROCJENJIVANJA	16
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA	17
4. NAPOMENE UZ BILANS STANJA	25
5. NAPOMENE UZ BILANS USPJEHA	33
6. NAPOMENE UZ BILANS TOKOVA GOTOVINE	37
7. NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU	38
8. POVEZANA PRAVNA LICA	39
9. SUDSKI SPOROVI	39
10. DOGAĐAJI NAKON DATUMA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA	39

**VLASNICIMA I UPRAVI
PREMIUM OSIGURANJE a.d. Banja Luka**

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja PREMIUM OSIGURANJE a.d. Banja Luka (u nastavku teksta: Društvo), koji sadrže izvještaj o finansijskoj poziciji (Bilans stanja) na dan 31.12.2024. godine, izvještaj o ukupnom rezultatu (Bilans uspjeha), izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na navedeni datum, kao i napomene uz finansijske izvještaje, uključujući pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prezentuju fer i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31.12.2024. godine, finansijsku uspješnost i tokove gotovine za godinu koja se završava na navedeni datum u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Osnov za mišljenje

Sproveli smo reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti, prema navedenim standardima, dodatno su opisane u pasusu Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo u odnosu na Društvo, u skladu sa Etičkim kodeksom IESBA za profesionalne računovođe (Kodeks IESBA), zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj, i ispunili smo etičke obaveze u skladu sa zahtjevima iz Kodeksa IESBA. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dovoljni i odgovarajući za pružanje osnove za davanje našeg mišljenja.

Ostale informacije

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Naše mišljenje o finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima.

U vezi s našom revizijom finansijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati navedene ostale informacije i razmotriti jesu li ostale informacije značajno u suprotnosti sa finansijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenih u reviziji ili su na drugačiji način značajno pogrešno prikazani.

Ako, zasnovano na poslu kojeg smo obavili, zaključimo da postoji značajni pogrešni prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da izvijestimo tu činjenicu.

Ostale izvještaji i analize koje se odnose na obavezna izvještavanja Društva prema Agenciji za osiguranje Republike Srpske su izrađeni kao posebni separati u kojima su navedena i naša izjašnjenja u vezi sa informacijama i sadržajem tih izvještaja / analiza.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su najznačajnija u vršenju revizije finansijskih izvještaja za tekući period.

Kao ključna pitanja odredili smo sljedeće:

1. Istinita i fer prezentacija kratkoročnih finansijskih plasmana

Društvo je u svojim finansijskim izvještajima koji završavaju na dan 31.12.2024.godinu iskazalo 13.112.758 KM kratkoročnih finansijskih plasmana. Prema tvrdnjama uprave ukupna vrijednost plasmana nije sporna ni po pitanju postojanja ni po pitanju njihove naplativosti, odnosno vrijednosti.	Izvršili smo usaglašenje analitičke i sintetičke evidencije plasmana i nismo našli nikakva odstupanja. Strukturu plasmana čine obveznice i akcije emitovane na banjalučkoj berzi. Pregledali smo ugovore koji su bili osnova za evidentiranje promjena u okviru ove pozicije te nismo našli greške ni po osnovu prometa, odnosno primjene ugovorenih uslova, ni po osnovu pravilnog evidentiranja takvih poslovnih događaja u poslovnim knjigama.
--	--

2. Adekvatnost visine sredstava tehničke rezerve i minimalnog garantnog fonda za poslove neživotnih osiguranja

Društvo je u svojim finansijskim izvještajima koji završavaju na dan 31.12.2024.godinu iskazalo 16.084.902 KM rezervi za prenosne premije, te 3.087.432 KM u korist rezervacije za štete. Osim navedenog, minimalni garanti fond neživotnih osiguranja za Premium osiguranja a.d. utvrđen je u visini od 7.000.000 KM, dok je za vrijeme trajanja dozvole za rad Društvo obavezno 50% definisanog iznosa da drži u vidu namjenskih depozita ili hartija od vrijednosti. Prema tvrdnjama uprave visina tehničkih rezervi kao i minimalnog garantnog fonda nije sporna ni po pitanju postojanja ni po pitanju njihove naplativosti, odnosno vrijednosti.	Izvršili smo usaglašenje analitičke i sintetičke evidencije rezervisanja i nismo našli nikakva odstupanja. Takođe, predmet kontrole obuhvatao je i pregled plasmana Društva u cilju usaglašavanja vrijednosti koja je iskazana u finansijskim izvještajima Društva sa tržišnom vrijednosti na dan bilansa. Osim pomenutih kontrola, tokom ispitivanja adekvatnosti nivoa tehničkih rezervi korišteni su zaključci ovlaštenog aktuara o strukturi uspostavljenih rezervi, kao i adekvatnosti i dovoljnosti sredstva koja su izvdjena u korist minimalnog garantnog fonda. U cilju provjere zaključaka, angažovan je naš interni stručnjak za oblast osiguranja u cilju testiranja i provjere pretpostavki koje su iznešene u aktuarskom izvještaju. Sve navedeno poslužilo je u svrhu potvrde fer i istinitog iskazivanja pozicija rezervi za prenosne premije, rezervacije za štete, ali i poštovanja zakonski propisanog nivoa sredstva koji se izdvaja za minimalni
---	--

	garantni fond Društva.
--	------------------------

Odgovornosti menadžmenta i upravnog odbora za pripremanje finansijskih izvještaja

Menadžment je odgovoran za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kao i za interne kontrole neophodne da bi se omogućilo sastavljanje i objektivna prezentacija finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne greške nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

U pripremi finansijskih izvještaja, menadžment je odgovoran za procjenu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje u skladu sa nečelom stalnosti (going concern), objelodanjivanja pitanja vezana za stalnost poslovanja i njegovo korištenje u računovodstvu, osim ako menadžment ne namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realnu alternativu osim da izvrši likvidiranje.

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su da pružimo razumno uvjerenje da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne greške, bilo zbog prevara ili grešaka i da izdamo revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalne greške kada one postoje. Greške mogu da proizađu iz kriminalnih radnji i grešaka i smatraju se značajnim ako, pojedinačno ili zbirno, mogu uticati na ekonomske odluke donosioca donesene na osnovu finansijskih izvještaja.

Kao dio revizije, obavljene u skladu sa MSR, izrazili smo profesionalno mišljenje i zadržali profesionalni skepticizam tokom postupka revizije. Takođe smo:

- Identifikovali i procijenili rizike nastanka materijalno značajnih pogrešaka u finansijskim izvještajima, uzrokovanih prevarom ili greškom,
- Osmislili i sproveli revizorske procedure kao odgovor na ove rizike i prikupili revizorske dokaze koji su dovoljni i adekvatni da pruže osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajne materijalne pogreške koja je posljedica prevare je veći od one koja je rezultat greške, jer prevara može podrazumijevati dosluh, krivotvorenje, namjerno izostavljanje, pogrešne interpretacije, kao i zaobilaženje interne kontrole
- Postigli razumijevanje interne kontrole koja je relevantna za reviziju, u cilju kreiranja revizijskih procedura, koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali ne i u svrhu izražavanja mišljenja o efikasnosti interne kontrole Društva;
- Procijenili adekvatnosti korišćenih računovodstvenih politika, kao i razumnosti računovodstvenih procjena i povezanih objelodanjivanja menadžmenta;
- Kreirali zaključak o adekvatnosti upotrebe načela stalnosti poslovanja u računovodstvu, i na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji značajna neizvjesnost u vezi sa događajima i uslovima koji mogu dovesti do značajne sumnje u mogućnost Društva da nastavi sa poslovanjem. Ukoliko zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, dužni smo da u svom revizorskom izvještaju skrenemo pažnju o ovim objavljivanjima u finansijskim izvještajima, ili ako takva

objavljivanja nisu adekvatna, da modifikujemo mišljenje. Naši zaključci su zasnovani na revizijskim dokazima koji su prikupljeni do dana izrade revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili okolnosti mogu prouzrokovati prestanak poslovanja Društva;

- Procijenili sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući objavljivanja, i da li finansijski izvještaji predstavljaju transakcije i događaje na način na koji se postiže fer prezentacija;
- Ostvarili smo komunikaciju sa upravom, u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom obavljanja revizije i značajnih rezultata revizije, uključujući bilo koje značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.
- Takođe smo dali upravnom odboru izjave da smo usaglašeni sa relevantnim etičkim zahtjevima vezanim za nezavisnost, kao i u vezi sa ostalim pitanjima za koje je razumno očekivati da mogu da utiču na našu nezavisnost, a tamo gdje je primjenjivo, i mjere povezane sa zaštitom od tih prijetnji.

Partner angažovan u postupku revizije čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Milivoje Đurić.

Banja Luka, 16.04.2025.god
Broj: 17/25



Ovlašćeni revizor:
Milivoje Đurić

Aditon d.o.o.
Vase Pelagića 24-26
78000 Banja Luka

BILANS STANJA**Aktiva**
Na dan 31.12.2024.godine

POZICIJA	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
STALNA IMOVINA	12,276,403	1,606,843	10,669,560	10,896,388
I NEMATERIJALNA SREDSTVA	132,109	84,496	47,613	31,513
Ostala nematerijalna sredstva	132,109	84,496	47,613	31,513
II NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	6,078,240	1,522,347	4,555,893	3,666,467
Građevinski objekti	165,657	9,397	156,260	156,325
Postrojenja i oprema	1,323,460	600,568	722,892	595,769
Investicione nekretnine	1,798,516		1,798,516	1,675,571
Ostala osnovna sredstva	2,790,607	912,382	1,878,225	1,238,802
III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	6,066,054	0	6,066,054	7,198,408
Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	508,541		508,541	508,541
Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	876,842		876,842	766,645
Dugoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	280,000		280,000	350,000
Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	233,922		233,922	238,648
Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	2,933,745		2,933,745	2,933,745
Ostali dugoročni finansijski plasmani	1,233,004		1,233,004	2,400,829
TEKUĆA IMOVINA	20,652,289	138,157	20,514,132	12,722,849
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI	10,477	0	10,477	105,892
Zalihe materijala			0	4,238
Dati avansi	10,477		10,477	101,654
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	16,402,652	138,157	16,264,495	9,912,622
Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi štete i ostali kupci	1,721,306	138,157	1,583,149	493,731
a) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	1,715,478	138,157	1,577,321	491,271
b) Ostali kupci i ostala potraživanja	5,828		5,828	2,460
Potraživanja iz specifičnih poslova	212,629		212,629	213,512
Druga potraživanja	339,670		339,670	164,760
Kratkoročni finansijski plasmani	13,112,758	0	13,112,758	7,852,270
a) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	68,597		68,597	45,289
b) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	13,044,161		13,044,161	7,806,981
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	1,016,289	0	1,016,289	1,188,349
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	4,239,160		4,239,160	2,704,335
POSLOVNA AKTIVA	32,928,692	1,745,000	31,183,692	23,619,237
VANBILANSNA AKTIVA	9,027		9,027	
UKUPNA AKTIVA	32,937,719	1,745,000	31,192,719	23,619,237

Lice sa licencom

Jovo Šarčević

Lice ovlašteno za zastupanje:

Bojan Burazor

BILANS STANJA
Pasiva
Na dan 31.12.2024.godine

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
KAPITAL	9,632,789	8,491,106
I OSNOVNI KAPITAL	7,890,000	7,000,000
Akcijski kapital	7,890,000	7,000,000
II REZERVE IZ DOBITKA	224,955	158,455
Zakonske rezerve	224,955	158,455
III NERASPOREĐENI DOBITAK	1,517,834	1,332,651
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	4,151	2,663
Neraspoređeni dobitak tekuće godine	1,513,683	1,329,988
OBAVEZE	21,550,903	15,128,131
I DUGOROČNE OBAVEZE	1,887,931	1,260,000
Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	1,887,931	1,260,000
II KRATKOROČNE OBAVEZE	19,662,972	13,868,131
Kratkoročne finansijske obaveze	2,105	350
Obaveze za premiju i specifične obaveze	4,186	
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	200,627	140,925
Druge obaveze iz poslovanja	150,067	66,498
Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	68,802	52,374
Obaveze za porez iz rezultata	64,851	86,499
Pasivna vremenska razgraničenja	19,172,334	13,521,485
a) Prenosne premije neživotnih osiguranja	16,084,902	11,510,654
b) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	3,087,432	2,010,831
POSLOVNA PASIVA	31,183,692	23,619,237
VANBILANSNA PASIVA	9,027	
UKUPNA PASIVA	31,192,719	23,619,237

Lice sa licencom

Jovo Šarčević

Lice ovlašteno za zastupanje:

Bojan Burazor

BILANS USPJEHA**U periodu od 01.01.2024.-31.12.2024.godine**

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
I POSLOVNI PRIHODI	25,181,828	19,053,362
Prihodi od premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	24,469,968	18,548,365
Prihodi po osnovu učešća saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u naknadi štete neživotnih osiguranja	23,233	105,387
Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	352,388	94,433
Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	9,258	7,475
Drugi poslovni prihodi	326,981	297,702
II POSLOVNI RASHODI	24,608,891	17,902,373
1. Funkcionalni rashodi	10,086,308	7,374,002
1.1. Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	229,821	211,254
a) Doprinos za preventivu	1,040	749
b) Doprinos Zaštitnom fondu	183,228	167,093
c) Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	45,553	43,412
1.2. Naknade štete i ostale naknade neživotnih osiguranja	9,856,487	7,162,748
a) Naknade štete, osiguranih suma, drugih ugovorenih iznosa i udjeli u šteti neživotnih osiguranja	7,947,507	5,803,001
b) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	479,991	679,495
c) Rezervisanja za štetu, udjele u šteti i ostala rezervisanja po osnovu neživotnih osiguranja	1,428,989	680,252
2. Troškovi sprovođenja osiguranja	14,522,583	10,528,371
2.1. Troškovi amortizacije i rezervisanja	670,913	538,250
2.2. Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi	11,393,331	8,069,413
2.3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	2,458,339	1,920,708
III POSLOVNI DOBITAK	572,937	1,150,989
I FINANSIJSKI PRIHODI	790,329	440,171
1. Prihodi od kamata	746,940	387,649
2. Pozitivne kursne razlike	188	25
3. Ostali finansijski prihodi	43,201	52,497
II FINANSIJSKI RASHODI	58,572	40,563
1. Rashodi kamata	56,251	39,775
2. Negativne kursne razlike	4	788
3. Ostali finansijski rashodi	2,317	
III DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI	1,304,694	1,550,597
I OSTALI PRIHODI	99,335	47,676
1. Dobici od prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava, postrojenja i opreme i investicionih nekretnina	12,911	3,769
2. Ostali prihodi	86,424	43,907
II OSTALI RASHODI	121,696	71,479
1. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava, postrojenja i opreme i investicionih nekretnina	2,903	
2. Ostali rashodi	118,793	71,479
III GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA	22,361	23,803
I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	547,815	403,262
1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	122,405	71,271
2. Ostali prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	425,410	331,991
II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	207,696	478,322
1. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	142,014	348,988
2. Ostali rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine	65,682	129,334
III DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	340,119	

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
IV GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE		75,060
Dobitak prije oporezivanja	1,622,452	1,451,734
<i>Poreski rashodi perioda</i>	<i>108,769</i>	<i>121,746</i>
Neto dobitak tekuće godine	1,513,683	1,329,988
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	137.77	115.56
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	137.75	115.58

Lice sa licencom

Jovo Šarčević

Lice ovlašteno za zastupanje:

Bojan Burazor

TOKOVI GOTOVINE**U periodu od 01.01.2024.-31.12.2024.godine**

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	30,633,954	22,403,823
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	28,771,560	21,589,942
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija		19,273
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	5,396	66,612
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	1,856,998	727,996
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	26,614,442	18,616,901
1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	8,020,249	5,840,892
2. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	459,563	546,322
3. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	2,628,348	1,968,117
4. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	13,816,464	8,962,511
5. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	1,589	28
6. Odlivi po osnovu poreza na dobit	131,747	127,811
7. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	1,556,482	1,171,220
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	4,019,512	3,786,922
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	4,445,185	1,733,525
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	811,889	609,733
2. Prilivi po osnovu kamata	584,543	392,589
3. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	3,048,753	731,203
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	8,264,757	4,988,658
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	6,222,166	3,783,845
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu		320,000
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	296,267	268,697
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	1,746,324	616,116
III. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	3,819,572	3,255,133
I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	372,000	252,000
1. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	372,000	252,000
III. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	372,000	252,000
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE	35,079,139	24,137,348
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE	35,251,199	23,857,559
NETO PRILIV GOTOVINE		279,789
NETO ODLIV GOTOVINE	172,060	
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	1,188,349	908,560
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	1,016,289	1,188,349

Lice sa licencom

Jovo Šarčević

Lice ovlašteno za zastupanje:

Bojan Burazor

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

Na dan 31.12.2024.godine

POZICIJA	Aksijski kapital/Vlasnički udjeli	Rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO
1.Stanje na dan 01.01.2023.godine	6,000,000	93,186	1,319,932	7,413,118
Dobit/(gubitak) za godinu			1,329,988	1,329,988
Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	1,000,000			1,000,000
Objavljene dividende			252,000	252,000
Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka		65,269	-1,065,269	-1,000,000
2.Stanje na dan 31.12.2023.godine	7,000,000	158,455	1,332,651	8,491,106
Dobit/(gubitak) za godinu			1,513,683	1,513,683
Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	890,000			890,000
Objavljene dividende			372,000	372,000
Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka		66,500	-956,500	-890,000
3.Stanje na dan 31. 12. 2024.godine	7,890,000	224,955	1,517,834	9,632,789

Lice sa licencom
Jovo ŠarčevićLice ovlašteno za zastupanje:
Bojan Burazor

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

1.1 Opšte

Naziv:	„Premium osiguranje“ a.d.
Sjedište:	Banja Luka
Adresa:	Ul. Mladena Stojanovića 111
Rješenje o upisu u sudski registar:	057-0-Reg-18-001092, Okružni privredni sud u Banjaluci
Registarski broj:	57-02-0002-18
Tel./faks:	051/498-000
E-mail:	info@premiumosiguranje.com
Web sajt:	www.premiumosiguranje.com
Matični br.:	11169465
Šifra djelatnosti:	65.12
JIB:	4404327520006
PIB:	-
Osnovna djelatnost:	ostalo osiguranje
Direktor:	Bojan Burazor

Društvo za osiguranje „Premium osiguranje“ a.d. Banja Luka je osnovano sa 2.500.000 KM osnovnog kapitala čime je ispunilo kapitalne zahtjeve za dobijanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja od odgovornosti za motorna vozila, vazduhoplove i brodove, osiguranja od opšte građanske odgovornosti, osiguranja kredita i garancijska osiguranja, a koja su definisana članom 49. Zakona o društvima za osiguranje.

Društvo je počelo sa radom 27.08.2018. godine uspostavljajući organe u samom Društvu.

Aksijski kapital se sastoji od 2.500.000 KM osnivačkog kapitala, 250.000 KM po osnovu II emisije, 450.000 KM po osnovu III emisije akcija, 697.300 KM po osnovu IV emisije akcija, po osnovu V zatvorene emisije 1.200.000 i po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u kapital po odluci Skupštine akcionara broj 05-140-25/22 u iznosu od 902.700 KM. Po osnovu odluke o VII emisiji akcija po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital broj 05-45-25/23 raspoređeno je 1.000.000 KM. Po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u kapital po odluci Skupštine akcionara broj 03-183-25/24 u iznosu od 890.000 KM.

1.2 Razvrstavanje pravnog lica

Društvo je, u skladu s odredbama člana 5. tačka 8. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, razvrstano u kategoriju velikih pravnih lica.

1.3 Organi upravljanja

1. Skupština akcionara
2. Upravni odbor
3. Direktor

1.4 Vlasnička struktura društva

Vlasnička stuktura društva na dan 31.12.2024. godine

Rb.	Ime i prezime	Iznos	Procenat učešća u kapitalu
1	Adi Imamović	66.900	0,847909%
2	Aleksandar Todorović	492.500	6,242079%
3	Almir Krivdić	9.800	0,124208%
4	Boban Janković	66.900	0,847909%
5	Bojan Burazor	202.000	2,560203%
6	Boris Srđić	212.100	2,688213%
7	Boško Čoprka	130.300	1,651458%
8	Bratoljub Radulović	116.900	1,481622%
9	Codaxy doo Banja Luka	160.800	2,038023%
10	Codis doo Banja Luka	40.100	0,508238%
11	Čedomir Babić	448.500	5,684411%
12	Daliborka Kerezovic	133.800	1,695817%
13	Darko Tomaš	96.300	1,220532%
14	Dejan Radmanović	46.900	0,594423%
15	Dino Dedić	133.800	1,695817%
16	Dragan Katana	60.200	0,762991%
17	Dragan Stanar	136.300	1,727503%
18	Dragiša Mitrović	68.200	0,864385%
19	Dragomir Dzenopoljac	66.900	0,847909%
20	Dušanka Burazor	66.900	0,847909%
21	Duško Topić	226.300	2,868188%
22	Đorđe Topić	60.000	0,760456%
23	Evermont	50.000	0,633714%
24	Goran Maričić	66.900	0,847909%
25	Igor Mišić	153.800	1,949303%
26	Ivan Petraković	66.900	0,847909%
27	Jasmin Rahmanović	60.800	0,770596%

Rb.	Ime i prezime	Iznos	Procenat učešća u kapitalu
28	Jelenko Lolić	350.000	4,435995%
29	Jovan Tegeltija	27.300	0,346008%
30	Jovo Šarčević	100.400	1,272497%
31	Lana Cvetanovska	465.000	5,893536%
32	Marija Petraković	66.900	0,847909%
33	Marko Petraković	133.800	1,695817%
34	Milan Božić	306.900	3,889734%
35	Milan Prpa	66.900	0,847909%
36	Milan Stojić	80.700	1,022814%
37	Milica Konjević	66.900	0,847909%
38	Miloš Svetlanović	66.900	0,847909%
39	Miodrag Čoprka	388.100	4,918885%
40	Momčilo Zeljković	181.300	2,297845%
41	Predrag Buvač	86.200	1,092522%
42	Rade Koprivica	71.100	0,901141%
43	Saša Vučenović	613.300	7,773131%
44	Siniša Srdić	204.500	2,591888%
45	Slaviša Vasilčić	54.900	0,695817%
46	Stevan Brkic	133.800	1,695817%
47	Stojan Mijatović	161.000	2,040558%
48	Suada Imamović	66.900	0,847909%
49	Zoran Bajić	622.600	7,891001%
50	Zoran Stanković	133.800	1,695817%
Ukupno		7.890.000	100,000000%

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I KORIŠĆENJE PROCJENJIVANJA

2.1 Izjava o usaglašenosti

Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju finansijske izvještaje Društva koji su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i drugim računovodstvenim propisima i profesionalnom regulativom koja se primjenjuje u Republici Srpskoj.

2.2 Funkcionalna valuta i valuta prezentacije

Finansijski izvještaji prezentovani su u konvertibilnim markama koja je i funkcionalna valuta. Centralna banka Bosne i Hercegovine sprovodi politiku kursa na principu valutnog odobra prema kojem je konvertibilna marka (BAM) fiksno vezana za evro (EUR) u odnosu 1 BAM = 0,51129 EUR.

2.3 Stalnost poslovanja

Koncept računovodstvenog načela stalnosti poslovanja podrazumijeva da će poslovni entitet nastaviti sa poslovanjem u budućnosti, te da neće značajno smanjiti poslovne aktivnosti, doći do likvidacije ili biti prisiljeno da prekine poslovanje iz bilo kojeg razloga. Poslovanje Društva zasnovano je na načelu stalnosti ukoliko ne postoje dokazi za koje se smatra da će ili bi mogli obustaviti poslovanje u doglednoj budućnosti. Rukovodstvo društva u pogledu načela stalnosti poslovanja, smatra da ne postoje značajni rizici ili događaji koji bi se mogli odraziti na buduće poslovanje na način da se ono mora obustaviti, te da postoji adekvatna osnova s aspekta imovinskog, prinostnog i finansijskog položaja Društva za nesmetani nastavak poslovanja.

2.4 Obračunska računovodstvena osnova

Poslovni događaji se evidentiraju na dan njihovog nastanka u skladu sa obračunskom računovodstvenom osnovom.

2.5 Uticaj i primjena novih i revidiranih MRS/MSFI

Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodne standard finansijskog izvještavanja koji su u primjeni tokom sastavljanja finansijskih izvještaja. U skladu sa Zakonom, pravna lica u Republici Srpskoj treba da sastave i prezentuju finansijske izvještaje u skladu sa relevantnim zakonskim i profesionalnim regulativama, koje podrazumijevaju Međunarodne računovodstvene standarde (IAS), Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (IFRS), Kodeks etike za profesionalne računovođe i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) i sva prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC).

2.6 Korišćenje procjenjivanja

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtjeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih sredstava i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Računovodstvene politike su specifični principi, načela, konvencije, pravila i prakse koje je Društvo prihvatilo u pripremi i prikazivanju finansijskih izvještaja u skladu sa MRS/MSFI. Usvojene računovodstvene politike odnose se na priznavanje, ukidanje i priznavanja, mjerenje i procjenjivanje sredstava, obaveza, prihoda i rashoda Društva.

3.1 Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja su sredstva koja se mogu identifikovati kao nemonetarna i bez fizičkog obilježja. Kao nematerijalna ulaganja priznaju se i podliježu amortizaciji nematerijalna ulaganja koja ispunjavaju uslove propisane MRS 38-nematerijalna ulaganja i imaju korisni vijek trajanja duži od godinu dana.

Ukoliko nematerijalno ulaganje ne ispunjava navedene uslove, priznaje se na teret rashoda perioda u kojem je nastalo.

Početno mjerenje – nematerijalno ulaganje se iskazuje po nabavnoj vrijednosti.

Naknadno mjerenje-nakon početnog priznavanja, nem. ulaganje se iskazuje po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke (imparitetne) zbog obezvređenja imovine.

Amortizacija predstavlja alokaciju iznosa za koji se sredstvo amortizuje tokom procijenjenog vijeka upotrebe. Obracun amortizacije nematerijalnih ulaganja vrši se primjenom linearne metode, osim ulaganja čije je vrijeme utvrđeno ugovorom, kada se otpisivanje vrši u rokovima koji proističu iz ugovora. Obračun amortizacije vrši se od početka narednog mjeseca u odnosu na mjesec kada je nematerijalno ulaganje stavljeno u upotrebu. Za nematerijalna ulaganja sa neograničenim vijekom trajanja ne obračunava se amortizacija nego se testiraju na obezvređenje kada postoji naznaka da su nastali faktori koji mogu dovesti do obezvređenja.

3.2 Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnina, postrojenja i oprema su materijalna sredstva koja Društvo drži za upotrebu pri pružanju usluga i za koje očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda. (MRS 16).

Početno mjerenje nekretnina, postrojenja i oprema vrši se po nabavnoj vrijednosti.

Elementi nabavne cijene su:

- Fakturna vrijednost uključujući uvozne dažbine i nepovratne poreze umanjani za trgovačke popuste i rabate i sve pripadajući direktni troškovi dovođenja u stanje funkcionalne pripravnosti za namjeravanu upotrebu.

Naknadno mjerenje nakon početnog priznavanja vrši se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravke vrijednosti po osnovu kumulirane amortizacije i obezvrjeđenja.

3.3 Zalihe

Zalihe su sredstva koja se drže u obliku materijala ili pomoćnih sredstava radi pružanja usluga. Mjere se po nabavnoj vrijednosti. Priznaju se kao rashod kada se stave u upotrebu.

Otpis zaliha inventara čiji je procjenjeni vijek upotrebe do godinu dana vrši se jednokratnim otpisom prilikom njihovog stavljanja u upotrebu.

3.4 Način procjenjivanja plasmana, potraživanja i hartija od vrijednosti

Finansijski plasmani i potraživanja razvrstavaju se u tri kategorije:

- dugoročni finansijski plasmani,
- kratkoročni finansijski plasmani,
- kratkoročna potraživanja.

U okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, učešće u kapitalu povezanih pravnih lica i učešće u kapitalu drugih pravnih lica i dugoročne hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju. Takođe u okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se dugoročni krediti, zavisnim, povezanim i drugim pravnim licima, dugoročni krediti u zemlji i inostranstvu, hartije od vrijednosti koje se drže do dospelja i ostali dugoročni plasmani.

Navedeni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog priznavanja mjere po njihovoj nabavnoj vrijednosti koja predstavlja poštnu vrijednost nadoknade koja je data za njih. Troškovi transakcije se uključuju u početno mjerenje svih finansijskih sredstava, osim finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Za potrebe naknadnog vrednovanja finansijska sredstva nakon početnog vrednovanja klasifikuju se u četiri kategorije:

- finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti, s tim da se promjene fer vrijednosti odmah priznaju kao prihod ili rashod (priznaju u bilansu uspjeha),
- finansijska sredstva (ulaganja) koja se drže do dospelja,
- zajmovi (krediti) i potraživanja,
- finansijska sredstva raspoloživa za prodaju.

Poslije početnog priznavanja, Društvo mjeri finansijska sredstva po njihovoj poštnoj vrijednosti. Priznati dobitak ili gubitak koji proizilazi iz promjene fer vrijednosti finansijskog sredstva, kao prihod ili rashod (priznaju u bilansu uspjeha),

Prilikom svakog sastavljanja bilansa stanja na dan 31.12. mora se utvrditi da li postoji gubitak zbog smanjenja vrijednosti finansijskih sredstava, odnosno da li postoje indicije da je neko sredstvo obezvrjeđeno.

Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrijednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospelja, odnosno prodaje do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa.

Kratkoročni finansijski plasmani koji se drže radi trgovanja procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti ili tržišnoj vrijednosti ako je niža. Iskazani iznos sredstava umanjuje se do njegove procijenjene vrijednosti koja može da se povрати bilo direktno, bilo korišćenjem računa ispravke vrijednosti. Iznos gubitka uključuje se u neto dobitak ili gubitak perioda.

Kratkoročna potraživanja smatraju se potraživanja koja nemaju karakter plasmana. Kao što su potraživanja po osnovu zaključene premije, izvršenih usluga, potraživanja iz specifičnih poslova i druga kratkoročna potraživanja.

Potraživanja se procjenjuju po nominalnoj vrijednosti, umanjene indirektno za iznose vjerovatne nenaplativosti potraživanja, a direktno ako je nemogućnost naplate potraživanja izvjesna i dokumentovana.

Direktan otpis nenaplaćenih potraživanja podrazumjeva da se vrši konačan pojedinačan otpis vrijednosti potraživanja na osnovu vjerodostojnog dokumenta (izgubljen sudski spor, likvidacija dužnika, korekcije po zapisniku o usklađivanju potraživanja koja su u korist dužnika i sl.) na teret rashoda.

Indirektno umanjenje vrijednosti nenaplaćenih potraživanja podrazumjeva ispravku potraživanja na teret rashoda, onda kada je nemoguće predvidjeti koja konkretna potraživanja neće biti naplaćena u trenutku bilansa.

Procjenu nenaplativosti potraživanja vrši rukovodilac računovodstva na osnovu objektivnih informacija proizašlih iz analize zasnovane na iskustvu iz prethodnih obračunskih perioda i važećih podzakonskih akata vezanih za procjenu bilansnih pozicija.

Indirektno umanjenje potraživanja vršit će se metodom procjenjivanja krajnjeg salda računa ispravke vrijednosti potraživanja, koji indirektno koriguje račun potraživanja na procjenjenu fer vrijednost.

Procjena salda ispravke potraživanja procjenjivat će se u skladu sa Pravilnikom Agencije za osiguranje o procjeni bilansnih i vanbilansnih pozicija i Pravilnikom društva.

3.5 Naknadno ustanovljene greške

Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno značajnih grešaka vrši se preko računa neraspoređene dobiti iz ranijih godina po MRS –8.

Naknadno ustanovljene greške koje nisu materijalno značajne ispravljaju se na teret rashoda odnosno u korist prihoda perioda u kojem su identifikovani.

3.6 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovinu predstavlja novac na računima i blagajni.

Hartije od vrijednosti koje su neposredno unovčljive i plemeniti metali smatraju se gotovinskim ekvivalentima.

Hartije od vrijednosti procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti, a plemeniti metali procjenjuju se po vrijednosti izvedenoj iz cijene plemenitih metala na svjetskom tržištu.

Hartije od vrijednosti, depoziti po viđenju i gotovina u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa. Obračunate kursne razlike po ovom osnovu knjiže se na teret finansijskih prihoda ili finansijskih rashoda.

Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja obuhvataju unaprijed plaćene, odnosno fakturisane troškove i prihode tekućeg perioda koji nisu mogli biti fakturirani a za koje su nastali troškovi u tekućem periodu, što je u skladu sa načelom uzročnosti prihoda i rashoda. Razgraničavanje troškova vrši se najduže na period od 12 mjeseci.

3.7 Kapital

Kapital obuhvata: osnovni kapital, emisionu premiju, dodatni rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve i neraspoređeni dobitak tekuće i prethodnih godina.

Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine je ispravka vrijednosti kapitala

Kapital i gubitak procjenjuju se u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti.

Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju, iskazuju se efekti promjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme nematerijalnih ulaganja, učešća u kapitalu u stranoj valuti, hartija od vrijednosti i drugih finansijskih instrumenata, u skladu sa MRS 16, MRS 21, MRS 38, MRS 39 i drugim relevantnim MRS i MSFI.

3.8 Dugoročna rezervisanja

Dugoročna rezervisanja se priznaju kada:

- društvo ima obavezu (pravnu ili stvarnu) koja je nastala kao rezultat prošlog događaja,
- je vjerovatno da će odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveza, i
- iznos obaveze može pouzdano da se procijeni.

Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni rezervisanje se ne priznaje.

Dugoročna rezervisanja obuhvataju rezervisanja za troškove u garantnom roku, rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih resursa, rezervisanja za zadržane kaucije i depozite, rezervisanja za troškove restrukturiranja, rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih, ostala rezervisanja za vjerovatne troškove.

Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.

Dugoročna rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a ukida ih u momentu nastanka troškova koji terete rezervisanja. Neiskorištena dugoročna rezervisanja za pokriće troškova ukidaju se u korist ostalih prihoda.

Rezervisanje se ispituje na dan 31.12. i koriguje tako da odražava najbolju sadašnju procjenu. Ako više nije vjerovatno da će odlivi resursa koji predstavljaju ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveze, rezervisanje se ukida.

3.9 Obaveze

Pod obavezom se podrazumjeva sadašnja obaveza društva koja proističe iz prošlih događaja, čije će izmirenje rezultirati odlivom resursa koji stvaraju ekonomske koristi.

Sve obaveze Društva obuhvataju: dugoročne obaveze (obaveze prema povezanim pravnim licima, dugoročni krediti, obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti i ostale dugoročne obaveze), kratkoročne finansijske obaveze (obaveze prema povezanim pravnim licima, kratkoročni krediti i ostale kratkoročne finansijske obaveze) i kratkoročne obaveze iz poslovanja (dobavljači i ostale obaveze iz poslovanja).

Podjela obaveza na dugoročne i kratkoročne izvršena je u zavisnosti da li obaveza dospijeva za plaćanje do jedne godine ili preko jedne godine od dana činidbe (nastanka), odnosno od godišnjeg obračuna.

Obaveze se procjenjuju u visini nominalne vrijednosti proistekle iz odgovarajuće poslovne ili finansijske transakcije, odnosno u visini očekivane isplate po tom osnovu, ako je ona viša. Zastarjele obaveze se ukidaju (otpisuju) u korist prihoda od smanjenja obaveza.

Povećanje obaveze može nastati po osnovu kamata ako je ugovorom predviđeno da se kamate pripisuju obavezima. U tom slučaju kamata dijeli sudbinu obaveze po kojoj je obračunata, u pogledu roka dospijeća i načina naplate.

Obaveze koje se iskazuju u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu strane valute koji važi na dan bilansa.

Na kraju obračunskog perioda, prilikom sastavljanja godišnjeg obračuna, treba utvrditi iznos dospjelih a neplaćenih dugoročnih obaveza i preknjižiti ih sa računa dugoročnih obaveza na račun kratkoročnih obaveza.

3.10 Pasivna vremenska razgraničenja

Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju unaprijed plaćene ili obračunate prihode koji se odnose na budući period (prenosne premije i sl.), kratkoročna rezervisanja (rezervisane štete), obračunate troškove koji nisu fakturisani i ostala razgraničenja za koja se ukaže potreba.

Smisao pasivnih vremenskih razgraničenja je u tome:

- da se u troškove perioda uključe stvarno nastali troškovi perioda za koji nije primljena knjigovodstvena isprava ili za koji nije dospjela obaveza plaćanja,
- da se unaprijed obračunati ili naplaćeni prihodi koji se odnose na naredni period ne iskaže kao prihod tekućeg perioda, već da se preko pasivnih vremenskih razgraničenja prenesu u naredni period.

3.11 Tehničke rezerve

Tehničke rezerve se utvrđuju za pokriće obaveza iz ugovora o osiguranju. Opšta pravila o načinu utvrđivanja tehničkih rezervi koriste princip po kojem iznos rezerve mora biti dovoljan da omogući da se ispune obaveze, u onoj mjeri u kojoj je to moguće predvidjeti, kada su u pitanju ugovori o osiguranju, u skladu sa MSFI 4 i nacionalnim zakonodavstvom.

Rezerve za prenosne premije se izračunavaju za sve vrste osiguranja, primjenom metode „pro rata temporis“, na osnovu premije fakturisane u posmatranom periodu. Obračun prenosne premije vrši se u skladu sa Pravilnikom o tehničkim rezervama.

Prenosna premija formira se i obračunava za one vrste osiguranja kod kojih osiguravajuće pokriće traje i poslije isteka obračunskog perioda, i predstavlja dio premije koji se koristi za pokriće obaveza iz osiguranja koje nastaju u narednom obračunskom periodu.

Prenosna premija obračunava se na dan bilansa stanja. Obračun prenosne premije vrši se pojedinačno za svaki ugovor, a osnovica za obračun predstavlja ukupna premija osiguranja utvrđena ugovorom o osiguranju. Prenosna premija u samoprdržaju računa se kao zbir prenosne premije osiguranja sopstvenog portfelja i prenosne premije primljenih saosiguranja, umanjen za prenosnu premiju prenijetu u saosiguranje i reosiguranje. Rezervisane štete predstavljaju ukupan iznos obaveze koje su, prema razboritoj procjeni napravljenoj na osnovu objektivnih faktora, potrebne da se izvrši plaćanje šteta ostvarenih na dan bilansa stanja, kao i pripadajući troškovi likvidacije.

Rezervisane štete procjenjuju se na osnovu Pravilnika o tehničkim rezervama, uzimajući u obzir sve buduće troškove koji se mogu predviđeti na osnovu iskustvenih i očekivanih podataka.

Rezervisane štete sastoje se od rezervi za nastale prijavljene a neriješene štete i rezervi za nastale neprijavljene štete.

Rezerve za nastale prijavljene a neriješene štete do kraja tekućeg obračunskog perioda obračunava se na osnovu pojedinačne procjene svake štete.

Rezervacija šteta se vrši u bruto iznosu, uzimajući u obzir direktne i indirektne troškove. Rezervisane štete koje se prikazuju u bilansu stanja rezultat su složene višefazne stručne procjene, koja počinje sa prijavom štete, koja se konačno komisijski procjenjuje na osnovu obaveza iz ugovora o osiguranju, nalaza i mišljenja vještaka, procjenitelja, aktuara i drugih stručnjaka, u skladu sa osiguravajućom i sudskom praksom, sa ciljem utvrđivanja konačnog iznosa obaveze.

Rezervisanje sredstava za nastale a neprijavljene štete radi se metodom kvote šteta/

Ukupan iznos rezervisanih šteta, po vrstama osiguranja, dobije se množenjem zbira iznosa nastalih prijavljenih a neriješenih šteta i nastalih neprijavljenih šteta sa koeficijentom troškova. Koeficijent troškova po vrstama osiguranja utvrđuje se na osnovu knjigovodstvenih podataka o troškovima za period prethodne kalendarske godine. Minimalan iznos indirektne troškove obrade šteta u rezervi je 0,5% od zbira rezervi za nastale prijavljene, nastale neprijavljene štete i direktnih troškova obrade šteta u rezervi za štete.

Rezervisane štete u samoprdržaju izračunavaju se kao zbir rezervisanih šteta sopstvenog portfelja osiguranja i rezervi šteta primljenih u saosiguranje, umanjen za zbir rezervisanih šteta prenijetih u saosiguranje i reosiguranje.

Rezerve za kolebanje šteta (izravnanje rizika) formiraju se za sve vrste neživotnih osiguranja i predstavljaju dugoročna rezervisanja. Ove rezerve se ne formiraju za štete koje su već nastale, već se njima nivelišu buduća odstupanja od prosječnih rezultata. S obzirom da rezerve ne predstavljaju jasnu obavezu iz ugovora o osiguranju, nisu predviđene po MSFI 4.

Rezervisane za kolebanje šteta procjenjuju se na osnovu Pravilnika o tehničkim rezervama. Rezerve se obrazuju na osnovu standardnog odstupanja kvote šteta obračunskog perioda od prosječne kvote šteta u obračunskom periodu. Osnovica za obračun rezervi za kolebanje šteta je mjerodavna premija u obračunskom periodu, na osnovu koje se računa gornja granica za rezerve za kolebanje šteta.

3.12 Prihodi

Prihod je definisan kao bruto priliv ekonomskih koristi u toku perioda, koje proizilaze iz redovnih aktivnosti preduzeća, koje dovode do povećanja vlasničkog kapitala, osim onih povećanja koja se odnose na doprinos učesnika u vlasničkom kapitalu.

Prihod se mjeri po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja. Najčešće je naknada u obliku gotovine ili gotovinskih ekvivalenata iznos prihoda jednak je iznosu gotovine ili gotovinskih ekvivalenata koji su primljeni ili se realno očekuje da će biti primljeni (izvjesna potraživanja).

Prihodi obuhvataju redovne prihode i dobitke.

Redovni prihodi pružanjem usluga iz registrovane djelatnosti su usluge neživotnih osiguranja i to:

- Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
- Osiguranje od opšte građanske odgovornosti
- Osiguranje kredita
- Osiguranje garancija
- Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka

Poslovi osiguranja su zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju imovine i lica, kao i poslovi u sprovođenju mjera za sprečavanje i smanjenje rizika koji ugrožavaju osiguranje imovine i lica, te drugi poslovi osiguranja.

Drugi poslovi osiguranja su posredovanje u ugovaranju osiguranja, zastupanje u osiguranju, snimanje rizika, snimanje i procjena šteta, prodaja oštećenih stvari, pružanje pravne pomoći i drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi sa poslovima osiguranja.

Prihod od premije osiguranja predstavljaju fakturisane iznose premije u tekućem obračunskom periodu, uvećane za prenosne premije na početku godine i umanjene za prenosne premije obračunate na kraju obračunskog perioda. Prihodi od premije osiguranja se unose u ukupan prihod u skladu sa rokovima i periodima pokrivanja rizika iz odgovarajućih ugovora o osiguranju.

Prenosna premija se izračunava da se obezbijedi obuhvatanje dijela fakturisanih premija koje se odnose na prihode narednih obračunskih perioda. Prenosna premija obračunava se metodom "pro rata temporis" na fakturisanu ukupnu premiju osiguranja

Korištenjem sredstava ostvaruje se prihod u obliku:

- kamate za korišćenje gotovine srazmjerno vremenu korišćenja,
- naknada za korišćenje dugoročnih sredstava.

Prihod od kamata može se ostvariti po osnovu:

- kamata na kratkoročne i dugoročne kredite,
- ugovoreni kamata na odgođeno plaćanje,
- zatezni kamata za potraživanja koja nisu plaćena u roku,
- kamata sadržanih u mjenici,
- kamata na oročene depozite i depozite po viđenju,
- kamata po ostalim finansijskim plasmanima i potraživanjima.

Prihod od kamate utvrđuje se na osnovu knjigovodstvene isprave, odnosno obračuna kamata.

Kada se pojavi neizvjesnost u vezi naplativosti već priznatog prihoda, nenaplativi iznos prizna se kao rashod, a ne kao ispravka izvorno priznatog iznosa prihoda.

3.13 Rashodi

Definicija rashoda podrazumijeva rashode koji proističu iz redovnih aktivnosti društva kao i gubitke koji čine smanjenje ekonomskih koristi, ali ne potiču iz redovne aktivnosti društva.

Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi kroz obračunski period u obliku odliva ili iscrpljenja sredstava ili stvaranje obaveza, što ima za posljedicu smanjenje kapitala, ali ne ono smanjenje u vezi sa raspodjelom kapitala vlasnicima.

Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda, ali ne moraju nastati u toku redovnih aktivnosti. Gubici predstavljaju umanjenje ekonomskih koristi i kao takvi nisu po prirodi drugačiji od ostalih rashoda.

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha kada nastaje smanjenje budućih ekonomskih koristi, koje se odnose na smanjenje imovine ili povećanje obaveza i može pouzdano da se izmjeri, što znači da se priznavanje rashoda dešava istovremeno sa priznavanjem povećanja obaveza ili smanjenja imovine.

Rashode možemo podijeliti na: poslovne rashode, finansijske rashode i ostale rashode.

Poslovni rashodi uključuju troškovi pribave i administrativni troškovi. Ove troškove čine: troškovi provizije zastupnika, troškovi materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada zaposlenih i naknada zaposlenih, troškovi amortizacije i rezervisanja, nematerijalni troškovi, troškovi poreza i doprinosa nezavisno od rezultata.

Na dan sastavljanja finansijskih izvještaja troškovi pribave se razgraničavaju srazmjerno učešću režijskog dodatka u prenosnoj premiji.

Troškovi pribave koji se razgraničavaju su:

- Troškovi provizije za zaključene ugovore osiguranja,
- Troškovi plata i drugih primanja zaposlenih na prodaji osiguranja i
- Ostali direktni troškovi vezani za pribavu osiguranja, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji RS i MRS.

Finansijski rashodi čine rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule, rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima, rashodi po osnovu deponovanja i ulaganja sredstava i ostali finansijski rashodi.

Ostale rashode čine gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme, gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih hartija od vrijednosti, manjkovi, rashodi efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu otpisa potraživanja i ostali nepomenuti rashodi.

Rashode po osnovu obezvrjeđenja imovine obuhvata rashod po osnovu obezvrjeđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, opreme stalne imovine namjenjene prodaji, rashod po osnovu revalorizacije nematerijalnih sredstava, nekretnina i opreme i ostali rashodi po osnovu obezvrjeđenja i revalorizacije.

3.14 Porez na dobitak

Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane poreske stope na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom, koji predstavlja iznos dobitka prije oporezivanja po odbitku efekata usklađivanja prihoda i rashoda saglasno Zakonu o porezu na dobit.

4. NAPOMENE UZ BILANS STANJA

4.1 Stalna imovina (AOP 001)

Stalnu imovinu Društva čine: nematerijalna ulaganja, građevinski objekti, postrojenja i oprema, investicione nekretnine, ostala osnovna sredstva; avansi i nekretnine, postrojenja, oprema u pripremi i dugoročni finansijski plasmani. Podaci o nabavnoj, otpisanoj i sadašnjoj vrijednosti stalne imovine na dan 31.12.2024. godine dati su u sljedećem tabelarnom pregledu:

Red.		Vrijednost u KM		
broj	O p i s	nabavna	otpisana	sadašnja
I	Nematerijalna ulaganja	132.109	84.496	47.613
1.	Ulaganja u razvoj	0	0	0
2.	Goodwill	0	0	0
3.	Koncesije, patent i licence	0	0	0
4.	Ostala nematerijalna ulaganja	132.109	84.496	47.613
II	Nekretnine, postrojenja, oprema	6.078.240	1.522.347	4.555.893
1.	Zemljište	0	0	0
2.	Građevinski objekti	165.657	9.397	156.260
3.	Postrojenja i oprema	1.323.460	600.568	722.892
4.	Avansi i nekretnine, postrojenja,		0	0
III	Investiciona nekretnine	4.589.123	-912.382	3.676.741
1.	Investicione nekretnine - Zemljište	294.855	0	294.855
2.	Investicione nekretnine - Građevinski objekti	1.503.661	0	1.503.661
3.	Ostala osnovna sredstva	2.790.607	-912.382	1.878.225
IV	Dugoročni finansijski plasmani	6.066.054	0	6.066.054
1.	Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	508.541	0	508.541
2.	Učešće u kapitalu drugih pravnih	876.842	0	876.842
3.	Dugoročni fin.pla. povezanom prav.licu	280.000	0	280.000
4.	Dugoročni fin. plasmani u zemlji	233.922	0	233.922
5.	Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	2.933.745	0,00	2.933.745
6.	Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	0
7.	Ostali dugoročni finansijski plasmani	1.233.004	0	1.233.004
V	Stalna imovina – ukupno	12.276.403	1.606.843	10.669.560

Vrijednost stalne imovine koja je iskazana na odgovarajućim pozicijama Bilansa stanja odgovara vrijednosti iskazanoj u knjigovodstvenoj evidenciji, odnosno vrijednosti stalne imovine iskazane u dnevniku osnovnih sredstava, na dan 31.12.2024. godine.

Stalna imovina je, u momentu nabavke, vrednovana po nabavnoj cijeni. Nakon početnog priznavanja po nabavnoj vrijednosti građevinski objekti, postrojenja i oprema vrednuju se po sadašnjoj vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za iznos obračunate amortizacije).

4.2 Nematerijalna ulaganja (AOP 002)

Ukupna neto vrijednost nematerijalnih ulaganja iskazana u Bilansu stanja sastoji se od softvera koja se koristi za obavljanje osnovne djelatnosti Društva.

	Ulaganja u razvoj	Konce., patenti, licence i ostalo	Goodwill	Ostala nematerijalna ulaganja	Avansi i nem. ulaganja u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost:						
Stanje na početku godine	0	0	0	105.609	0	105.609
Povećanja:						
Nove nabavke	0	0	0	26.500	0	26.500
Procjena i revalorizacija	0	0	0	0	0	0
Smanjenja:						
Rashod, prodaja i drugo	0	0	0	0	0	0
Stanje na dan 31.12.2024.	0	0	0	132.109	0	132.109
Kumulirana ispravka:						
Stanje na početku godine	0	0	0	74.096	0	74.096
Povećanja:						
Amortizacija	0	0	0	10.400	0	10.400
Nabavka/procjena	0	0	0	0	0	0
Smanjenja:						
Kumulirana ispravka i otuđenja	0	0	0	0	0	0
Stanje na dan 31.12.2024.	0	0	0	84.496	0	84.496
Neto sadašnja vrijednost						
01.01.2024. godine	0	0	0	31.513	0	31.513
31.12.2024. godine	0	0	0	47.613	0	47.613

4.3 Nekretnine, postrojenja, oprema (AOP 009)

Ukupna neto vrijednost nekretnine, investicione nekretnine, postrojenja i opreme iskazana u Bilansu stanja sastoji se od opreme koja se koristi za obavljanje osnovne djelatnosti Društva. U okviru pozicije Ostala osnovna sredstva nalaze se Građevinski objekti uzeti u zakup kao I Ispravka vrijednosti građevinskih objekata uzetih u zakup. Navedena pozicija je posljedica primjena MSFI 16 – Lizing na dugoročne ugovore o zakupu poslovnog prostora za obavljanje osnovne djelatnosti Društva.

	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Investicione nekretnine	Ostala osnovna sredstva	Avansi i osnovna sredstva u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost:						
Stanje na početku godine	163.585	1.053.477	1.675.571	1.897.580	0	4.790.213
Povećanja:				1.676.537		1.676.537
Nove nabavke	2.072	297.348	122.945		0	422.365
Smanjenja:				783.510		783.510
Rashod, prodaja i drugo		27.366				27.366
Aktivirana osn. sreds.						
Stanje na dan 31.12.2024.	165.657	1.323.459	1.798.516	2.790.607	0	6.078.239
Kumulirana ispravka vrijednosti						
Stanje na početku godine	7.260	457.708	0	658.778	0	1.123.746
Povećanja:				509.221		509.221
Amortizacija	2.137	144.509	0		0	146.646
Smanjenja:				255.617		255.617
Kumulirana ispravka u otuđenju		1.649				1.649
Ostalo/korekcija						
Stanje na dan 31.12.2024.	9.397	600.568	0	912.382	0	1.522.347
Neto sadašnja vrijednost						0
01.01.2024. godine	156.325	595.769	1.675.571	1.238.802	0	3.666.467
31.12.2024. godine	156.260	722.891	1.798.516	1.878.225	0	4.555.892

4.4 Dugoročni finansijski plasmani (AOP 018)

	Učešće u kapitalu povezanih prav. lica	Učešće u kapitalu drugih prav. lica	Dugoročni plasmani prav. lica	Dugor. finans. plasmani u zemlji	Fin. sr. koja se drže do roka dospijeca	Ostali dugoročni fin. plasmani	Ukupno
BRUTO STANJE							
Bruto stanje na početku godine	508.541	612.512	350.000	238.648	2.933.745	2.400.829	7.044.275
Bruto stanje na 31.12.2024. godine	508.541	742.317	280.000	233.922	2.933.745	1.233.004	5.931.529
Ispravka vrijednosti na početku godine	0	154.133	0	0	0	0	154.133
Ispravka vrijednosti na 31.12.2024	0	134.524	0	0	0	0	134.524
NETO STANJE							0
01.01.2024. godine	508.541	766.645	350.000	238.648	2.933.745	2.829.117	7.626.696
31.12.2024. godine	508.541	876.842	280.000	233.922	2.933.745	1.233.004	6.006.054

Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica je po osnovu vlasništva u "Premium Finance" a.d. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica odnosi se na učešća u Telekom Srpske a.d. Banja Luka. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca predstavljaju obveznice Republike Srpske koje Društvo planira da drži do roka dospijeca. Ostale dugoročne finansijske plasmane čine sredstva namjenski oročena u bankama, sredstva Rezervnog fonda Biroa zelene karte u BiH i Fonda za naknadu šteta Biroa zelene karte u BiH. Smanjenje navedene pozicije je posljedica smanjenja sredstava oročenih u bankama.

4.5 Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (AOP)

RB.	Naziv	Oznaka	Datum obračuna	Količina	Cijena	Vrijednost
1	GRAD BANJA LUKA - obveznice 3. emisija	BLKI-O-C	31.12.2024	1.900	105,50	136.190,94
2	MKD CREDIS AD BANJA LUKA - obveznice 11. emisija	CRRF-O-K	31.12.2024	97	100,00	80.833,35
3	MKD CREDIS AD BANJA LUKA - obveznice 12. emisija	CRRF-O-L	31.12.2024	220	100,00	220.000,00

RB.	Naziv	Oznaka	Datum obračuna	Količina	Cijena	Vrijednost
4	MKD CREDIS AD BANJA LUKA - obveznice 13. emisija	CRRF-O-M	31.12.2024	5.979	100,00	597.900,00
5	NAŠA BANKA AD BANJA LUKA - obveznice	PIBB-O-B	31.12.2024	2.000	100,00	200.000,00
6	REPUBLIKA SRPSKA 2% 16/04/25	RSBD-O19	31.12.2024	209	100,00	209.000,00
7	REPUBLIKA SRPSKA 5% 26/08/27	RSBD-O31	31.12.2024	1.000	110,35	1.103.500,00
8	REPUBLIKA SRPSKA 5% 16/09/29	RSBD-O32	31.12.2024	700	100,00	700.000,00
9	REPUBLIKA SRPSKA 6% 16/12/32	RSBD-O34	31.12.2024	500	100,00	500.000,00
10	REPUBLIKA SRPSKA 5% 23/12/27	RSBD-O35	31.12.2024	550	103,00	566.500,00
11	REPUBLIKA SRPSKA 5,5% 30/03/28	RSBD-O37	31.12.2024	200	111,00	222.000,00
12	REPUBLIKA SRPSKA 5,8% 05/05/28	RSBD-O38	31.12.2024	175	110,00	192.500,00
13	REPUBLIKA SRPSKA 6,10% 22/06/28	RSBD-O39	31.12.2024	800	103,00	741.600,00
14	REPUBLIKA SRPSKA 6 % 27/09/28	RSBD-O44	31.12.2024	1.000	100,00	800.000,00
15	REPUBLIKA SRPSKA 5,8% 13/12/28	RSBD-O45	31.12.2024	750	115,00	862.500,00
16	REPUBLIKA SRPSKA 6 % 22/08/29	RSBD-O49	31.12.2024	2.000	108,94	2.178.800,00
17	REPUBLIKA SRPSKA 6 % 05/09/29	RSBD-O50	31.12.2024	1.000	109,00	1.090.000,00
18	REPUBLIKA SRPSKA 6 % 25/09/29	RSBD-O51	31.12.2024	1.000	110,00	1.100.000,00
19	REPUBLIKA SRPSKA 6 % 02/10/29	RSBD-O52	31.12.2024	700	100,00	700.000,00
20	REPUBLIKA SRPSKA-izmirenje ratne štete 5	RSRS-O-E	31.12.2024	15.400	99,00	1.524,60
21	REPUBLIKA SRPSKA-izmirenje ratne štete 7	RSRS-O-G	31.12.2024	19.932	98,90	1.971,27
22	REPUBLIKA SRPSKA-izmirenje ratne štete 8	RSRS-O-H	31.12.2024	7.778	98,99	1.539,89
23	REPUBLIKA SRPSKA-izmirenje ratne štete 9	RSRS-O-I	31.12.2024	27.762	96,99	8.077,91
24	REPUBLIKA SRPSKA-izmirenje ratne štete 10	RSRS-O-J	31.12.2024	28.500	96,99	11.056,86
25	REPUBLIKA SRPSKA-izmirenje ratne štete 11	RSRS-O-K	31.12.2024	105.120	96,97	50.967,43
26	REPUBLIKA SRPSKA-izmirenje ratne štete 12	RSRS-O-L	31.12.2024	354.657	97,47	241.978,92
27	REPUBLIKA SRPSKA-izmirenje ratne štete 13	RSRS-O-M	31.12.2024	160.000	97,98	125.414,40
28	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	31.12.2024	762.471	1,15	876.841,65
29	MKD TAURUS DOO BANJA LUKA - obveznice 4. emisija	TRRF-O-D	31.12.2024	200	100,00	119.733,74
30	MKD TAURUS DOO BANJA LUKA - obveznice 6. emisija	TRRF-O-F	31.12.2024	150	100,00	130.571,69
31	MKD TAURUS DOO BANJA LUKA - obveznice 7. emisija	TRRF-O-G	31.12.2024	150	100,00	150.000,00
Ukupno:						13.921.002,65
Vrijednost portflja sa pripadajućom kamatom na 31.12.2024.						14.126.105,32

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se odnose na obveznice i akcije koje je društvo kupilo na berzi.

4.6 Tekuća imovina (AOP 030)

4.6.1 Zalihe, dati avansi (AOP 030-035)

	Stanje u KM	
	31.12.2024.	31.12.2023.
1. Zalihe materijala	0	4.238
2. Dati avansi	10.477	101.654
3. ukupno (1 do 2)	10.477	105.892

Tekuća imovina na 31.12.2024. godine iznosi 10.477 KM. Dati avansi na dan bilansiranja iznose 10.477 KM i odnose se na avanse date u svrhu poslovnih aktivnosti Društva.

4.6.2 Kratkoročna potraživanja i plasmani (AOP 036)

- Kratkoročna potraživanja

OPIS	Premija neživotnih osiguranja	Potr. po osnovu učešća u naknadi šteta u zemlji	Ostali kupci u zemlji	Potr. iz specifič. poslova	Druga kratk. potraživ.	Ukupno
BRUTO STANJE						
Bruto stanje na početku godine	537.299	0	2.460	213.512	164.760	918.031
Bruto stanje na dan 31.12.2024.	1.715.478	0	5.828	212.629	339.670	2.273.605
Ispravka vrijednosti na početku godine	46.028	0	0	0	0	46.028
Ispravka vrijednosti na dan 31.12.2024.	138.157	0	0	0	0	138.157
NETO STANJE						
01.01.2024. godine	491.271	0	2.460	213.512	164.760	872.003
31.12.2024. godine	1.577.321	0	5.828	212.629	339.670	2.135.448

Rast potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja je nastao zbog činjenice da je Društvo dobilo dozvolu za ostale vrste imovinskih osiguranja, a koja se u velikom broju slučajeva uzimaju na odgođen rok plaćanja.

- Kratkorični plasmani (AOP 048)

OPIS	Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	Ukupno
BRUTO STANJE			
Bruto stanje na početku godine	45.289	7.462.898	7.508.187
Bruto stanje na dan 31.12.2024.	68.597	12.338.624	12.407.221
Ispravka vrijednosti na početku godine	0	344.083	344.083

OPIS	Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	Ukupno
Ispravka vrijednosti na dan 31.12.2024.	0	705.537	705.537
NETO STANJE			
01.01.2024. godine	45.289	7.806.981	7.852.270
31.12.2024. godine	68.597	13.044.161	13.112.758

4.6.3 Gotovinski ekvivalenti i gotovina (AOP 058)

OPIS	Stanje na dan 31.12.2024.	Stanje na dan 31.12.2023.
Žiro - računi	1.005.202	1.167.694
Blagajna	189	4.670
Devizni računi	10.898	15.985
Gotovinski ekvivalenti i gotovina - ukupno	1.016.289	1.188.349

Iznos iskazan na bilansnoj poziciji „Gotovinski ekvivalenti i gotovina“ identičan je iznosu iskazanom u računovodstvenoj evidenciji, sa stanjem na dan 31.12.2024. godine.

4.6.4 Aktivna vremenska razgraničenja (AOP 062)

OPIS	Iznos u KM	
	31.12.2024.	31.12.2023.
1. Unaprijed plaćena zakupnina	10.297	11.177
2. Unaprijed plaćeni troškovi reklame i prop. do 1. g.	57.512	146.702
3. Ostali unaprijed plaćeni troškovi	123.823	29.650
4. Razgraničeni troškovi pribave osiguranja do 1 godine	3.801.505	2.508.814
5. Prenosna premija osiguranja i saosiguranja koja pada na teret saosiguravača i reosiguravača	94.286	7.992
6. Ostala aktivna vremenska razgraničenja	151.737	0
Aktivna vremenska razgraničenja - ukupno	4.239.160	2.704.335

Razgraničeni troškovi pribave na dan 31.12.2024. godine iznose 3.801.505 i cjelokupno se odnose na razgraničene troškove bruto plata zaposlenih koji rade direktno na pribavi osiguranje I razgraničene troškove provizija osiguranja. Rast pozicije aktivnih vremenskih razgraničenja se odnosi na rast razgraničenih troškova pribave zbog rasta ostvarene premije neživotnih osiguranja.

4.7 Kapital (AOP 101)

OPIS	Iznos u KM	
	31.12.2024.	31.12.2023.
1. Akcijski kapital	7.890.000	7.000.000
2. Ostale rezerve iz dobitka	224.955	158.455
3. Nerealizovani dobiti finans. sredstava raspolož. za prodaju	0	0
4. Nerealizovani gubici finans. sredstava raspolož. za prodaju	0	0
5. Neraspoređeni dobitak ranijih godine	4.151	2.663
6. Dobitak/Gubitak tekuće godine	1.513.683	1.329.988
Ukupno:	9.632.789	8.491.106

Akcijski kapital se sastoji od 2.500.000 KM osnivačkog kapitala, 250.000 KM po osnovu II emisije, 450.000 KM po osnovu III emisije akcija, 697.300 KM po osnovu IV emisije akcija, po osnovu V zatvorene emisije 1.200.000 i po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u kapital po odluci Skupštine akcionara broj 05-140-25/22 u iznosu od 902.700 KM. Po osnovu odluke o VII emisiji akcija po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital broj 05-45-25/23 raspoređeno je 1.000.000 KM. Po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u kapital po odluci Skupštine akcionara broj 03-183-25/24 u iznosu od 890.000 KM. Dobitak tekućeg perioda iznosi 1.513.683 KM.

4.8 Dugoročne obaveze (AOP 138)

Dugoročne obaveze u iznosu od 1.887.931 KM odnose se na dugoročne obaveze po finansijskom lizingu. Navedena pozicija je posljedica primjena MSFI 16 – Lizing na dugoročne ugovore o zakupu poslovnog prostora za obavljanje osnovne djelatnosti Društva.

4.9 Kratkoročne obaveze (AOP 147)

Rb.	Opis	31.12.2024. Iznos u KM	31.12.2023. Iznos u KM
1.	Dio dugoročnih obaveza koji dospijeva u periodu od godinu dana	2.105	350
2.	Obaveze po osnovu štete i ugovorenih iznosa	0	0
3.	Obaveze za premiju i specifične obaveze	4.186	0
4.	Obaveze po osnovu zarada i naknada zar.	200.627	140.925
5.	Druge obaveze iz poslovanja	150.067	66.498
6.	Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	68.802	52.374
7.	Obaveze za porez iz rezultata	64.851	86.499
8.	Pasivna vremenska razgraničenja	19.172.334	13.521.485
	Kratkoročne obaveze - ukupno	19.662.972	13.868.131

4.10 Pasivna vremenska razgraničenja (AOP 166)

	31.12.2024. Iznos u KM	31.12.2023. Iznos u KM
Prenosne premije neživotnih osiguranja	16.084.902	11.510.654
Prenosne premije saosiguranja i reosiguranja	0	0
Rezervisane štete neživotnih osiguranja	3.087.432	2.010.831
Ukupno	19.172.334	13.521.485

4.10.1 Prenosna premija neživotnih osiguranja (AOP 168)

Društvo ima Pravilnik o formiranju i načinu obračunavanja prenosnih premija, koji je usvojio Upravni odbor Društva 27.08.2018 godine, a uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje ovlaštenog aktuara Društva. Za sve vrste osiguranja Društvo je obračunalo prenosnu premiju primjenom softvera za obračun prenosne premije po metodu *Pro Rata Temporis*.

5. NAPOMENE UZ BILANS USPJEHA**5.1 Poslovni prihodi (AOP 201)**

Opis	Iznos u KM	
	31.12.2024.	31.12.2023.
1	2	2
Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja neživotnih osiguranja	24.469.968	18.548.365
Prihodi po osnovu učešća saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta neživotnih osiguranja	23.233	105.387
Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	352.388	94.433
Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	9.258	7.475
Drugi poslovni prihodi	326.981	297.702
Ukupno	25.181.828	19.053.362

Poslovni prihodi su evidentirani u ukupnom iznosu 25.181.828 KM, a sastoje se od:

- Prihodi od premije osiguranja, neživotnih osiguranja u iznosu 24.469.968 KM sastoje se od:

Opis	Iznos u KM	
	31.12.2024	31.12.2023
Prihodi po osnovu - Osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja pri obavljanju redovnog zanimanja i van njega	241.663	155.958
Prihodi po osnovu - Osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja u motornim vozilima i pri obavljanju posebnih djelatnosti	346.697	294.563
Prihodi po osnovu - Osiguranje učenika i studenata od posljedica nesrećnog slučaja	9.856	5.513
Prihodi po osnovu - Osiguranje gostiju, posjetilaca priredbi, izletnika i turista od posljedica nesrećnog slučaja	7.181	5.307
Prihodi po osnovu - Obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja	24.715	22.563
Prihodi po osnovu - Ostala osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja	731.735	315.095
Prihodi po osnovu - Dopunsko zdravstveno osiguranje	75.970	0
Prihodi po osnovu - Putno zdravstveno osiguranje	234.342	150.413
Prihodi po osnovu - Kasko osiguranje motornih vozila, na sopstveni pogon	1.484.846	927.970
Prihodi po osnovu - Obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima	20.490.878	16.178.960
Prihodi po osnovu - Ostala osiguranja od odgovornosti pri upotrebi motornih vozila	26.599	16.235
Prihodi po osnovu - Osiguranje robe u kopnenom prevozu	2.313	4.628
Prihodi po osnovu - Osiguranje od požara i drugih opasnosti izvan industrije i zanatstva	99.459	67.882
Prihodi po osnovu - Osiguranje od požara i drugih opasnosti u industriji i zanatstvu	44.306	10.833
Prihodi po osnovu - Osiguranje od zemljotresa	11.799	7.787
Prihodi po osnovu - Paketno osiguranje kuće ili stana	53.784	19.742
Prihodi po osnovu - Osiguranje mašina od loma	12.681	992
Prihodi po osnovu - Osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva	22.089	17.678
Prihodi po osnovu - Osiguranje stakla od loma	4.440	3.246
Prihodi po osnovu - Osiguranje građevinskih objekata u izgradnji	7.146	0
Prihodi po osnovu - Osiguranje od odgovornosti prevoznika za robu prilikom transporta na kopnu	53.842	37.041
Prihod po osnovu premije neživotnih osiguranja - Obavezno osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima	314	11
Prihodi po osnovu - Obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika morskih, riječnih, jezerskih i kanalskih plovila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima	70	0
Prihodi po osnovu - Osiguranje od opšte odgovornosti	27.216	10.826
Prihodi po osnovu - Osiguranje od odgovornosti revizijskih društava	4.218	7.604
Prihodi po osnovu - Osiguranje od odgovornosti advokata	6.794	3.475
Prihodi po osnovu - Osiguranje od odgovornosti društva za posredovanje u osiguranju	647	0
Prihodi po osnovu - Osiguranje od odgovornosti organizatora putovanja	1.943	840
Prihodi po osnovu - Osiguranje od odgovornosti vještaka	4.700	4.349
Prihodi po osnovu - Ostala osiguranja kredita	33.160	44.102
Prihodi po osnovu - Ostala osiguranja garancija	157	0

Prihodi po osnovu - Osiguranje od finansijskih gubitaka zbog prekida rada usljed opasnosti od požara	499	0
Prihodi po osnovu - Osiguranje od finansijskog rizika otkaza turističkih putovanja	120	0
Prihodi po osnovu - Ostala osiguranja od finansijskih gubitaka	69.538	39.356
Prihodi po osnovu - Osiguranje pomoći za vrijeme puta izvan mjesta boravka ili prebivališta	334.251	195.396
Ukupno	24.469.968	18.548.365

- Drugi poslovni prihodi, u iznosu 326.981 KM, odnose se na:

Opis	Iznos u KM	
	31.12.2024.	31.12.2023.
1	2	2
Prihodi po osnovu ugovora o reosiguranju i retrocesiji	7.842	15.392
Prihodi od regresa po osnovu neživotnih osig.	240.499	195.636
Prihodi od zakupnina objekata	34.200	37.896
Prihodi po osnovu izdatih zelenih karti	27.980	25.652
Prihodi po osnovu otkupa šteta	6.731	6.888
Prihodi po osnovu uslužno izvršenog uviđaja, procjene, likvidacije i isplate naknade štete	0	3.971
Prihodi od zavoda	9.729	12.267
UKUPNO:	326.981	297.702

5.2 Poslovni rashodi (Aop 213)

Opis	Iznos u KM	
	31.12.2024.	31.12.2023.
1	2	2
Doprinos za preventivu	1.040	749
Doprinos za bezbjednost saobraćaja	0	0
Doprinos Zaštitnom fondu	183.228	167.093
Ostali rashodi za dug.rez. i funkcionalne dop.	45.553	43.412
Naknade šteta, osiguranih suma, drugih ugovorenih iznosa i udjeli u štetama neživotnih osiguranja	7.947.507	5.803.001
Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	479.991	679.495
Rezervisanja za štete i udjele u štetama i ostala rezervisanja po osnovu neživotnih osiguranja	1.428.989	680.252
Troškovi amortizacije	670.913	538.250
Troškovi materijala, goriva i energije	291.147	216.342
Troškovi provizija	4.283.366	3.071.304
Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	5.165.199	3.641.991
Nematerijalni troškovi	1.532.637	1.055.892

Troškovi poreza i doprinosa	120.982	83.884
Troškovi bruto zarada i naknada zarada	1.853.617	1.408.116
Ostali lični rashodi i naknade	604.722	512.592
Ukupno	24.608.891	17.902.373

5.3 Troškovi sprovođenja osiguranja (Aop 236)

Opis	Iznos u KM	
	31.12.2024.	31.12.2023.
1	2	2
Troškovi amortizacije	670.913	538.250
Troškovi materijala, goriva i energije	291.147	216.342
Troškovi provizija	4.283.366	3.071.304
Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	5.165.199	3.641.991
Nematerijalni troškovi	1.532.637	1.055.892
Troškovi poreza i doprinosa	120.982	83.884
Troškovi bruto zarada i naknada zarada	1.853.617	1.408.116
Ostali lični rashodi i naknade	604.722	512.592
Ukupno	14.522.583	10.528.371

U periodu 01.01.-31.12.2024. godine, ostvareni su troškovi sprovođenja osiguranja u iznosu od 14.522.583 KM. Društvo je najmlađe društvo za osiguranje na teritoriji BiH i kao takvo na početku svog poslovanja bilo je izloženo određenim troškovima (brendiranju, pozicioniranja na tržištu i drugim troškovima marketinga).

5.4 Finansijski prihodi i rashodi (Aop 251)

Opis	Iznos u KM	
	31.12.2024.	31.12.2023.
1	2	2
Prihodi od kamata	746.940	387.649
Pozitivne kursne razlike	188	25
Ostali finansijski prihodi	43.201	52.497
Ukupno - Finansijski prihodi	790.329	440.171
Rashodi kamata	56.251	39.775
Negativne kursne razlike	4	788
Ostali finansijski rashodi	2.317	0
Ukupno - Finansijski rashodi	58.572	40.563

5.5 Ostali prihodi i rashodi (aop 263-268)

U posmatranom periodu ostvaren je gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda u iznosu 22.361 KM pri čemu su ostali prihodi iznosili 99.335 KM, a ostali rashodi 121.696 KM.

5.6 Finansijski rezultat

Opis	Iznos u KM	
	31.12.2024.	31.12.2023.
1	2	2
Poslovni prihodi	25.181.828	19.053.362
Poslovni rashodi	24.608.891	17.902.373
Poslovni dobitak	572.937	1.150.989
Poslovni gubitak	0	0
Finansijski prihodi	790.329	440.171
Finansijski rashodi	58.572	40.563
Dobitak po osnovu finansijskih prihoda i rashoda	731.727	399.608
Gubitak po osnovu finansijskih prihoda i rashoda	0	0
Dobitak redovne aktivnosti	1.304.694	1.550.597
Gubitak redovne aktivnosti	0	0
Ostali prihodi	99.335	47.676
Ostali rashodi	121.696	71.479
Dobitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda	0	0
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda	22.361	23.803
Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	547.815	403.262
Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine	207.696	478.322
Dobitak od usklađivanja vrijednosti imovine	340.119	0
Gubitak od usklađivanja vrijednosti imovine	0	75.060
Ukupni prihodi	26.619.307	19.944.471
Ukupni rashodi	24.996.855	18.492.737
Finansijski rezultat – bruto	1.622.452	1.451.734

Na osnovu prezentovanih podataka o ostvarenom finansijskom rezultatu može se konstatovati da je Društvo, u periodu od 01.01.-31.12.2024. godine, ostvarilo dobitak prije oporezivanja u iznosu 1.622.452 KM.

6. NAPOMENE UZ BILANS TOKOVA GOTOVINE**6.1 Sintetizovan pregled tokova gotovine (AOP 501)**

Opis	Iznos u KM
1. Priliv gotovine iz poslovne aktivnosti	30.633.954
2. Odliv gotovine iz poslovne aktivnosti	26.614.442
3. Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti (1 – 2)	4.019.512
4. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	4.445.185

Opis	Iznos u KM
5. Odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	8.264.757
6. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (4 – 5)	3.819.572
7. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	0
8. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	372.000
9. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (7 – 8)	372.000
10. Neto odliv gotovine (3 + 6 + 9)	172.060
11. Gotovina na početku godine	1.188.349
12. Gotovina na kraju perioda (10 + 11)	1.016.289

Analizom podataka prezentovanih u prethodnoj tabeli može se zaključiti da Društvo ima pozitivan gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti.

7. NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

7.1 Sintetizovan pregled promjena na kapitalu (AOP 901-923)

O P I S	Akcijski kapital	Revalorizacione rezerve	Ostale rezerve	Neraspoređena dobit (gubitak)	Ukupno (2+3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Stanje na početku godine	7.000.000	0	158.455	1.332.651	8.491.106
Povećanja:					
Emisija akcionarskog kapitala I drugi vidovi povećanja ili smanjenja osn. Kapitala	890.000	0	0	0	890.000
Neto dobitak perioda iskazan u bilansu uspjeh	0	0	0	1.513.683	1.513.683
Smanjenja:					
Objavljene dividende	0	0	0	-372.000	-372.000
Raspodjela dobitka	0	0	66.500	-956.500	-890.000
Efekti revalorizacije finansijskih plasmana	0	0	0	0	0
Stanje na kraju perioda	7.890.000	0	224.955	1.517.834	9.632.789

8. POVEZANA PRAVNA LICA

Što se tiče transakcija sa povezanim licima društvo je imalo transakcije sa Premium Finance a.d. Banjaluka po osnovu ugovor o pružanju marketinških i konsultantskih usluga, te po osnovu ugovora o zakupu, ugovora o zajmu i ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Takođe sa MKD Credis a.d. Banja Luka društvo ima potpisano više Ugovora o zakupu poslovnog prostora, te Ugovor o zastupanju u osiguranju.

9. SUDSKI SPOROVI

Društvo na dan 31.12.2024. godine ima pokrenutih 32 parnična postupka, kao i 37 izvršnih postupaka pred nadležnim sudovima u RS/FBiH. Protiv Premium osiguranja a.d. pokrenuto je 155 parničnih postupaka, kao i 2 prekršajna postupka.

10. DOGAĐAJI NAKON DATUMA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nije bilo materijalno značajnih događaja nakon datuma finansijskih izvještaja koji bi mogli imati uticaja na poštenu prezentaciju finansijskih izveštaja.

Banja Luka, 20.01.2025. godine

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

Jovo Šarčević

Bojan Burazor